



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 12**

**LOETSE 2014**

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 1  
MEMORANTAMO**

**MATSHWAO: 70**

---

Memorantamo ena e na le maqephe a 6.

---

**KAROLO YA A: TEKOKUTWISISO****POTSO YA 1**

- 1.1 Selemo ke mmuelli. (1)  
Alina ke mooki. (1)
- 1.2 Ho hloka thari/Ho hloka bana. (1)
- 1.3 D (nyopa) (1)
- 1.4 Dilemo tse leshome. (1)
- 1.5 Ho ne ho se bothata/molato. (1)
- 1.6 Motho ya sa itekanelang hantle kelellong. (2)
- 1.7 O qetelletse e le lekgoba la tahi (2)
- 1.8 Selemo o ne a lwana ntle le mabaka a tsebisahalang. ✓✓  
Alina o ne a halefela bakudi sepetlele. ✓✓ (4)
- 1.9 O ne a sebetsa ka thata mosebetsing wa hae./O ne a sebetsa ho tloha hoseng ho fihlela mantsiboya./O ne a ikakgetse ka setotswana mosebetsing wa hae.  
(Bolela e le NNGWE feela) (2)
- 1.10 Tjhe. Ha ho na ya tsebang moo phoso e leng teng. (Dikarabo di ka fapana, amohela tse nepahetseng) (2)
- 1.11 Ke ne ke tla mo hlala monna/mosadi eo.  
Ke ne ke tla tiisetsa ho fihlela tharollo e hlaha. (E le NNGWE feela) –  
Dikarabo di ka fapana ho ya ka maikutlo a mohlalobuwa, amohela tse nepahetseng. (2)
- 1.12 Lelapa/Ntate,mme le bana. (1)
- 1.13 O jele phehla. (1)
- 1.14 Nnete, pososelo e difahlehong tsa bona e paka thabo ya ka mehla. (2)
- 1.15 Lapeng lena ho na le bana athe lapeng la Selemo ha ho na bana.  
Lapeng lena ho thajuwe athe lapeng la Sello ha ho thabo. (E le NNGWE) (2)
- 1.16 Bontate ba thusana le bomme ka ho hlokomela malapa.  
Lapeng ho tshwanela ho dula ho thajuwe. (E le NNGWE) (2)
- 1.17 E, ba tshwanetse ho bontsha lerato baneng ba bona. Tjhe, bontate ha ba sa tshepahala baneng mehleng ena. (Maikutlo ka ho fapana) (2)

**MATSHWAO A KAROLO YA A: 30**

**KAROLO YA B: KGUTSUFATSO****POTSO YA 2**

**Mabaka a etsang dikotsi mebileng.**

**Dintlha tse ding tse ka hlahang.**

Ho kganna o kgathetse kapa o tshwerwe ke boroko. ✓ Bakganni ba ratang ho seha tsebe le ha maemo a sa ba dumelle. ✓ Ho kganna ka lebelo le hodimo haholo ho ka bolaya batho ha dikoloi di thulana. ✓ Dikoloi tse seng maamong a loketseng tsela. ✓ Maemo a seng matle a lehodimo. ✓ Mokganni ya halefelang ba bang tseleng a ka bolaya ba bang. ✓ Mokganni ya kgannang a le ka tlasa tshusumetso ya tahi. ✓ Ho kganna naheng eo eseng ya heno. ✓

**Palo ya mantswe (80)**

<b>Qotso</b>	<b>Dintlha ka mantswe a hae.</b>
1. Ho kganna o kgathetse ho kotsi ho wena le ho ba bang ba tsamayang mmileng. Lefapha la dipalangwang le fumane hore mokgathala le ho otsela ho bakganni di bakwa ke ho kganna ka nako eo ba lokelang e be ba robetse.	Ho kganna o kgathetse kapa o tshwerwe ke boroko.
2. Qeto e bowatla ya ho seha tsebe e ka fella ka ho tjhaisa hampe.	Bakganni ba ratang ho seha tsebe le ha maemo a sa ba dumelle.
3. Ho kganna ka lebelo le hodimo ke sesosa se seholo sa dikotsi tse mpe le mafu ha dikoloi di tjhaisana.	Ho kganna ka lebelo le hodimo haholo ho ka bolaya batho ha dikoloi di thulana.
4. Ho kganna koloi e sa lokelang tsela ho ka eketsa dikotsi mmileng.	Dikoloi tse seng maamong a loketseng tsela.
5. Maemo a lehodimo le ona a nka karolo ntlheng ena.	Maemo a seng matle a lehodimo.
6. Bohale mmileng ke mokgwa o kotsi kaha mokganni ya phehang kgang o tlosa mahlo mmileng mme a ka bolaya motho ya mo halefisang.	Mokganni ya halefelang ba bang tseleng a ka bolaya ba bang.
7. Ho kganna o le ka tlase ho tshusumetso ya tahi ke kotsi e kgolo ka ho fetisisa.	Mokganni ya kgannang a le ka tlasa tshusumetso ya tahi.
8. Ho kganna naheng esele ho ka fana ka mathata.	Ho kganna naheng eo eseng ya heno.
	<b>Palo ya mantswe (80)</b>

**Tataiso mabapi le ho tshwaya:**

- Moithuti a ngole ka seratswana.
- A ngole ka mantswe a hae empa a se fetole moelelo wa tema.
- A ngole lenane la mantswe qetellong ya kgutsufatso.

**Matshwao**

- Matshwao a supileng 7 ho dintlha tse supileng.
- Matshwao a mararo 3 a puo.
- Matshwao kaofela a leshome: 10

**Kabo ya matshwao e tjena:**

- Dintlha tse 1 ho ya ho tse 3 – fana ka letshwao le le leng la puo.
- Dintlha tse 4 ho ya ho tse 5 – fana ka matshwao a mabedi a puo.
- Dintlha tse 6 ho ya ho tse 7 – fana ka matshwao a mararo a puo.

**ELA HLOKO:**

- Ha a sa ngola palo ya mantswe a se nkelwe matshwao.
- Ha kgutsufatso e le kgutshwane haholo empa dintlha di hlahella, mo abele matshwao kaofela a dintlha le a puo.
- Ha e le telele haholo, bala ho fihla mantsweng a mahlano ho feta ho 90, ebe o tlohela tse latelang. Mo abele matshwao a mo lokelang ho ya ka sekala. Ha a ntshitse dipolelo di le jwalo ka ha di le jwalo tsa tema empa di nepahetse, o fumana matshwao a 3 a puo.
- Ha a tswile lekoteng ha ho letho leo a le fumanang.

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10**

**KAROLO YA C****POTSO YA 3: PAPATSO**

- 3.1 John West Pilchards (1)
- 3.2 Mongolo o moholo le setshwantsho (2)
- 3.3 C (theko e tlase) (1)
- 3.4 E fokotsa kotsi ya bohloko ba pelo.  
E thusa kgolo ya boko.  
E matlafatsa masole a mmele. (Tse PEDI feela). (2)
- 3.5 Ke a boemong bo phahameng. (2)
- 3.6 E, hobane se na le Omega 3 fatty acids tse molemong wa kgolo ya boko.  
Tjhe, ho mpa ho hohelwa bareki feela. (Dikarabo di ka fapana, amohela  
tse nepahetseng). (2)

**[10]****POTSO YA 4: KHATHUNU**

- 4.1 Batjha/banana/Batho kaofela. (1)
- 4.2 Ho hlatswa diaparo/Ho hlapa/Ho tshella dijalo. (1)
- 4.3 Botenya/monono  
Ho opelwa ke hlooho  
Ho opelwa ke mokokotlo (2)
- 4.4 A ka ba le kgaello ya metsi mmeleng.  
A ka kenwa ke mafu.  
A ka holofala.  
A ka akgeha. (2)
- 4.5 Mme o re ho nwa metsi ho fodisa hlooho e opang le bohloko ba  
mokokotlo. (2)
- 4.6 E re ruta/hlokomedisa ka kotsi ya ho se nwe metsi. (2)

**[10]**

**POTSO YA 5****TEMA E NGOTSWENG**

- 5.1 Mme o ilo kga metsi sedibeng. (1)
- 5.2 D (Ha se motho ya leqhoko o pelo e ntle ka nako tsohle.) (1)
- 5.3 Ditjhelete tsohle tsa Molefi di felletse ho Teboho. (1)
- 5.4 Empa monahano wa ho ya dingakeng o ne o sa mo thabise haholo. (1)
- 5.5 Selemong se ka pele ho se fetileng. (2)
- 5.6 Leetsi (ja) + lebitso (monna) (2)
- 5.7 Kgwedi e nngwe le e nngwe o ntse a itsamaela. (2)

**[10]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 30**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI YA: 70**

